


Glossary

High School Level

Physics Glossary

English / Twi



Translation of Physics terms based on the Coursework for Physics Grades 9 to 12.

Word-for-word glossaries are used for testing accommodations for ELL/LEP students



THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

Updated: January 2018



THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

P-16

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education
Office of Bilingual Education and World Languages
<http://www.emsc.nysed.gov/biling/>

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
Regents of The University

BETTY A. ROSA, <i>Chancellor</i> , B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D.	Bronx
T. ANDREW BROWN, <i>Vice Chancellor</i> , B.A., J.D.	Rochester
ROGER TILLES, B.A., J.D.	Great Neck
LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D.	Beechhurst
CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D.	Staten Island
WADE S. NORWOOD, B.A.	Rochester
KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D.	Brooklyn
JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D.	New York
JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D.	Monticello
JUDITH CHIN, M.S. in Ed.	Little Neck
BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed.	Morristown
CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D.	Buffalo
JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S.	New Hempstead
NAN EILEEN MEAD, B.A.	Manhattan
ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S.	Syracuse
LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D.	New York
SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S.	Ithaca

Commissioner of Education and President of The University

MARYELLEN ELIA

Executive Deputy Commissioner

ELIZABETH R. BERLIN

The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status, veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille, large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the Department's Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
A	
aberration	ewiem abɔdeε gynabea nsesaeε tiawa (mfonintwa a enni mu)
ability	tumi
absence	ɛnni hɔ
absolute scale	ρερεερε nsanie/nsenia
absolute zero	adeε a adwo koraa ayε nwunu (susudua so onwunu a εba fam sen biara)
absorption	ahoođenneε kyeε (adetwe)
absorption spectrum	ahoođenneε so teeε (adetwe ahorow)
accelerate	ɛnkɔ animu ntɛm (tu mmirika)
acceleration	ntɛm animkorɔ (mmirikatu)
acceleration of gravity	adeε bi ntɛm asehweε
accentuate	abam rebuo (dua si)
accompany	ɛdi akyire (εka ho)
accomplish	wie
accordance	penee/nhyehyeeε ρερεερε (adwenekoro yε)
account	hwehwe mu (bu akontaa)
accumulate	boa ano
accuracy	ρερεερεγε
accurate	ρερεερε
achieve	tumi ayε
acoustics	ɛnne nnyegyeeε teeε ho adesua/nhwehwemu
action	nsesaeε a εnam anaa εnnaam ɔhyε so (adeyε)
activity	ahoođenneε a εda so di adwuma (dwumadi)
actual	adeε a εwɔ ho ankasa
addition	nneεma nkekabom adane baako (nkabom)
adhesive	adeε a εka nneεma fam ho
adjacent	ɛbɔ hyεε (wɔ nkycen)
advantage	mfasodeε/mfaso
aerodynamics	mframa ahokeka ne abɔdeε a εkeka ne ho ho adesua
air pollution	mframaseε
air resistance	mframa anosie
air track	ewiem kwan
aircraft	ewiemhyεn
airfoil	ewiemhyεn ntaban
airplane	ewiemhyεn
alcohol	mmoronsa
algebra	nkontabuo a εde atwerεdeε ne nkontabudeε di afra
allow	Pene/ma kwan
alternating current generator	afidie a εtoto anyinam ahoođen dwumadie
altimeter	afidie a yεde susu tebea nsesaeε bere a biribi rekɔ ewiem
aluminum	alominim
amber	adeε a yεde sesa biribi ahosuo
ammeter	afidie a yεde susu anyinam ahoođen
ampere	susudua a yεde susu anyinam ahoođen
amplitude	susudua a yεde susu ɛnne mpoeε/kwantu

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
analogy	nsedie ntotoho
analysis	mpeñsempeñsemu
analyze	pensepense mu
antinodal line	mpopoe susudua beaes nsensan a ekyere biribi mpopoe soroko pa ara
anemoscope	afidie a yede hwé mframa mmœe
aneroid	nsunsuansoo a abontene mframa nya wó adaka bi so (nea nsum nim)
aneroid barometer	afidie a yede susu mframa ahoden a nsu nnka ho
angle	beaes a nsensan mmienu hyia
ant.; antenna	adee a yede kye redio ne TV kasa ne nnyigyei
antinode	mpopoe susudua beaes a ekyere biribi mpopoe soroko pa ara
antiparticle	biribi a ne su ne foforó se nanso n'ahodennee ne no bo abira
apparent	adee a yetumi hunu (eda adi pefee)
appendix	honam akwaa a anyini aboro so (nkekaho)
applied force	ahodennee a eredi dwuma ankasa
approach	twe pini (ɔkwan)
aquarium	nsutadee adaka a esie fie
arbitrary	ɛntotonsie/nea akwankyere potee nnim
arc	kanko fa
archer	agyantofoo
Archimedes' principle	Archimedes mmara
architect	adansie ho nhyeheyee totofoo/mfoninyefo
area	beaes
argon	ogyaframa a yede soso adee ne dees bɔɔbo de ma
Aristotle	Aristotle
armature	nnadee nhoma a yebobø wó mfidie mu a anyinam ahoden fa mu
arrow	peaw
arrangement	nhyeheyee
artificial	adee a nnipa ahwe abodee so aye
artificial radioactivity	adee a nnipa ahwe abodee so aye a se wopae mu ahodennee fir mu pue
artillery	akodee biara a yeto
aspect	ne fa baabi
assemble	hyehyee
assume	redwene se
assumption	beré a woredwene se
astronomer	onipa a ɔwá nimdees wó ewiem abodee bi te se owia, nsoromma ho
astronomical	nneema a efa ewiem abodee bi te se owia, nsoromma ho
astronomy	nimdees a efa ewiem abodee bi te se owia, nsoromma ho
athlete	mmirikatufoo
atmosphere	ewiem ntutuo (mframa mu)
atmospheric	nneema a efa ewiem ntutuo ho
atom	adee biara ne nkyekyemu fa ketewa koraa a wontumi nkye mu bio

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
atomic energy	ahoodennee a yenya firi adee biara ne nkyekyem fa ketewa koraa a wontumi nkye mu bio mu
atomic mass unit	susudua a yede susu adee biara ne nkyekyem fa ketewa koraa a wontumi nkye mu bio mu
atomic number	nɔma soronko a ɛkyerɛ proton ahodo a ɛwɔ nuklɔso mu
attach	de tare ho
attain	duru botaeɛ ho
attract	retwe adwene
attraction	se biribi retwe adwene
attractive	biribi a etwe adwene
audience	se yere te biribi (atiego)
auditorium	beaɛɛ a nnipa tena tie/hwɛ biribi
auditory	biribi a ɛfa otie ho
aurora	ewiem kanea a edi kan ba
aurora borealis	ewiem kanea a edi kan wɔ atifi fam
automobile	kwan so hyɛn
average	nɔma baako a yetumi de gyina ho ma nɔma ahodo pii
average speed	mmirika a yɛ gye tom
average velocity	mmirika a yɛ gye tom wɔ bere pɔtɛe bi
axis	nsensanee a yetumi de nɔma hyehye so
axle	dadee a esoso kɔba mu
B	
back - EMF	akyire- EMF
baffle	retwa ahoo dennee ntoamu tia/yɛ nwonwa
balance	afidie a yede susu biribi mu duru
barometer	afidie a yede susu mframa ahoden
barrel	ankore/gerawa
barrier	akwansideɛ
baryon	barion
base level	fapem beaɛɛ
basic equation	ahyeasee nkontabuo ahysodeeɛ
basin	asase ne fa baabi a ɛremem
basis	biribi nnyinaso
batter	nsu a emu api
battery	batere
bead (ex., optic bead)	afidie a yehwɛ mu de gyene yen ani
beaker	ahwehwɛ tɛmɛ
beam balance	Nsenia a yede susu nneɛma a emu yɛ duru pa ara
beat	se nnyegyeeɛ di ahyia a emu baako biara bɔ
behave	redane suban adi wɔ kwan bi so
behind	akyire
bend	koɑ
beneath	aseɛ
bent	adee a yea koa no
Bernoulli's principle	Bernoulli mmara
beyond	ɛborɔ so

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
billiard	εpono so cɔɔlobo agoro
bimetallic	adeε a εfiri nnadeε ahorow abien mu
bimetallic strip	adeε a yede yi adeε a εfiri nnade abien mu
binding energy	ahoođenneε a yehia de keka nneεma bi bom
binocular	afidie a yede yen ani mmienu hwε mu de hwε nneεma a εwɔ akyirikyiri.
black-hole	ewiem beae bi a nsoromma bi ate agu
blade	ade traα a ano yε nam
block	si kwan (blɔk)
blue	ahosuo bunu (bruu)
blur	adeε a emu/ani nna hɔ
bob	reko ba ntentem so
boiling	rehuru
boiling point	baabi a adeε bene yε hye pa ara kɔpem (pεnρεnso a ade huru)
boldface	ntwerεε/nkyerεwde a emu pi
bolt	bootu
Boltzmann constant	Boltzmann mmara a egyina pintinnyε so
bond	ahoođenneε a εka nneεma bɔ mu
boreal; borealis	ewiem kanea a edi kan wɔ atifi fam
bounce	repem asan (pem fam san kɔ soro)
boundary	εhyεε
bow	agyan
bowling ball	agoro a yεto bɔɔlo wɔ fam bobɔ nneεma
bowstring	agyan ahoma
Boyle's law	Boyle mmara
brain	Adwene/amemene
branch	nkorabata
brass	kɔbere ne sinki nkabom
breeder reactor	afidie a yede yε nneεma a yede gu mfidie mu ma no ahođen yε adwuma
brick	brekesε
brief	tiawa
bristle	Hama a egyina pintinn
broadcast	sε yεrekasa afa mframa mu nam redio ne TV so (bɔ dawuru)
bubble	ahuro/ntutuo
bubble chamber	beaεε a yekora nsuo a ahuru pa ara a εretutu ntutuo wɔ
bug	mputupru haw a εba wɔ afidie bi ho
bugle	afidie a yede goro a ne su te sε totorobento
bulge	mputupru tεtεtεyε (sε ade soa)
bullet	etuo aboba
buoyancy	sε biribi retete nsuo ani berε biara a wobεpia ahye aseε
buoyant	adeε a εtεtε nsuo ani berε biara a wobεpia ahye aseε
buoyant force	ahoođen a εma adeε εtεtε nsuo ani berε biara a wobεpia ahye aseε
burglar	sε worebu dan ani akowia adeε
burglar alarm	abεn a εbɔ wɔ berε a obi rebu dan ani akowia adeε
by virtue of	εnam yei nti

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
C	
cable	Anyinam ahoma
cadmium	awunnuro a yede ye nneema bi te se batere ne ade
cadmium sulfide	nkyene a aborɔ wɔ mu a yede ye mfidie ahodoɔ
calculate	sese
calculus	nkontabuo soronko koraa (kalkulɔs)
calibrate	susudua ho nsensaneeɛ a wɔyɛ
caloric	ɛfa ɔhyew/kalɔris ho
caloric theory	adwenemusɛm a ɛfa adeɛ hyeɛ ho
calorie	Kalɔri aduannuru
calorimeter	afidie a yede susu biribi hyeɛ
camp	beae a nnipakuw bi wɔ
camper	Obi a ɔte beae a nnipakuw bi wɔ
candelabra	kaneadua a εwɔ mmɛn pii
candle	kyɛnerɛ
cannonball	aboba akɛseɛ a yede hye premo mu
canoe	kodoɔ/korɔw
canyon	amena donko a nsuwa tene fa mu
capable	se obi wɔ tumi bi a ɔbɛtumi de aye biribi
capacitance	tumi a anyinam adeɛ wɔ a εma no tumi kora ahooðenneɛ wɔ berɛ a beaɛɛ εnya ahooðen no nni ho
capacitor	afidie a εma tumi a anyinam adeɛ wɔ a εma no tumi kora ahooðenneɛ wɔ berɛ a beaɛɛ εnya ahooðen no nni ho
capacity	tumi a εma obi tumi ye biribi
capillary	Durubɛn a mogya fa mu
capillary action	Durubɛn a mogya fa mu dwumadie
capsule	afiri anaa aduru ketewa
carbon	mframa ɛfiri fangoo ne ade mu ba (kabɔn mframa)
carbon grain	mframa ɛfiri fangoo ne ade aba mu ba
carbon tetrachloride	nsuo a awuduro wɔ mu a εnni ahosuo biara
carpet	kuntunu a yede se dan mu tiatia so
carton	adaka
case	asɛm/adaka
cast	dura ho
catheter	dorobɛn a yede hye nipadua no kwan baabi a nsuo anaa aduane fa mu εkɔ anaa εba (durubɛn a wɔde hye ma dwensɔ fa mu)
cathode	katode
cathode-ray tube	Durubɛn a ahooðenneɛ fa mu εnam so ma εtumi hyerɛn
cause	ne farebae
cavity	εkwan a εda baabi
celestial	awia, bosome, ne nsoromma a εwɔ wiem
Celsius Scale	nsanie a yede susu biribi nwunu anaa ne hyeɛ
cement	semɛnte
centimeter	susudua a yede susu biribi tenten
centripetal	biribi a εrekeka kɔ adeɛ bi mfimfini
centripetal acceleration	se biribi rekeka kɔ adeɛ bi mfimfini ntɛntɛm so

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
centripetal force	ahoodenneε a εhia sε εtumi ma biribi keka kɔ adeε bi mfimfini
cesium	sεsiom
chamber	beaeε a yεtumi tena anaa yεde biribi guo
characteristic	ne su
charge	sε woreye na ahoođenneε abεgu biribi mu
charged	sε ahoođenneε abεgu biribi mu
charging by conduction	sε woreye na ahoođenneε a εnam anyinam ahoođen a εwɔ sekut mu so abεgu biribi mu
charging by induction	sε woreye na ahoođenneε a εnam anyinam ahoođen so abεgu biribi mu
Charles' Law	Charles Mmara
chimney	durubεn a wusiw fa mu
chloroform	nsuo a awuduru wo mu a yεde nane adeε (klorofɔm nsu)
chord	nsensaneε a εka ερɔ mmienu bom wɔ kanko so
chromatic	εfa biribi a n'ahosuo no mu api pa ara
chromatic aberration	sε εfa biribi a n'ahosuo no mu api pa ara εnna adi yie
circuit	εkwan a anyinam ahoođen nam so
circuit breaker	biribi a εno ankasa tumi twa anyinam ahoođen so berε a n'ahoođen no aboro so
circular	kanko su
clarinet	atentenben
clarity	sε emu da hɔ
clockwise	sε biribi retwa ne ho kanko mu fi benkum kɔ nifa
club	abaa a εmu yε duru
cluster	ewiem abɔdeε a εboaboa ano wɔ faako
cobalt	adeε a yεde yε albe dadeε
cochlea	εkwan a εda asom a εtaa bobɔ te sε nwa konkura
coefficient	nɔma a yεgyina so de susu biribi su
coefficient of friction	nɔma a yεgyina so de susu biribi nkyemu dedeyε
coefficient of linear expansion	nɔma a yεgyina so de susu biribi tεtretε mu trε
coefficient of volume expansion	nɔma a yεgyina so de susu biribi mu duro trε
cohesive	adeε a εsɔ biribi tare
cohesive force	ahoođenneε a εma biribi so tare
coil	biribi a abobo kurukuruwa
coincidence	εne no abεhyia
collect	reboaboa ano
collection	sε woreboaboa biribi ano
collide	redi ahyiamu
collision	sε biribi redi ahyiamu
column	beaeε tenten mu baabi
combination	nkabom
combustion	sε biribi rebene ayε hye ama hann
commercial	adwadie
commutator	kɔmuteta (nea wɔde dan anyinam ahoođen ani)
compare	retoto ho
comparison	ntotoho
compartment	nkyekyemu

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
compass	akwankyerε afidie
complementary	Nea wɔde ka ade foforo ho
complementary colours	ahosuo a εbc abira a sε woka bom a εma ahosuo foforɔ
complementary pigment	adeε a εma biribi n'ahosuo a saa ahosuo ahodoɔ no woka bom a εma ahosuo foforɔ
complex	sε woreka nnuro ahodoɔ abobom wɔ kwan bi so (emu nneεma osoɔp)
component	ne fa baabi (emu ade)
compress	remoa biribi aye no ketewa
compression	sε biribi remoa aye ketewa
Compton effect	Compton nsunsuansoɔ
concave	ɛkwan a εda biribi a akoa te sε kyensee mu
concave lens	ɛkwan a εda biribi a akoa a εmu da hɔ (kɔnkefi lens)
concave mirror	ɛkwan a εda biribi a akoa te sε kyensee mu a εyε ahwehwε (kɔkefi ahwehwε)
concept	Adwene/nsusuwii
concrete	pɔtee
concurrent forces	ahooðenneε a εreyε adwuma berε korɔ mu
condensation	sε yeredane nsuo abεyε biribi a εmu yε duru (mframa dan nsu)
condense	redane nsuo abεyε biribi a εmu yε duru (redan nsu)
conduct	rema kanea, εhyew, anaa nnyegyeeε afa mu
conduction	sε biribi rema kanea, εhyew, anaa nnyegyeeε afa mu
conductivity	sε biribi renya tumi ama kanea, εhyew, anaa nnyegyeeε afa mu
conductor	biribi a anyinam ahooðen tumi fa mu
cone	kon
confine	reka biribi ahγε wɔ beaεε pɔtee bi
congruent	kɔngrɔ̃ente/di nse
consciousness	ani reba ne ho so
consequence	nsunsuansoɔ
conservation	sε yerekora biribi so
conservation law	adekora ho mmara
consider	dwene ho
consist	εka ho/nea εwom
consonance	baakoyε
constant	Daa/nea εnsesa
constructive	dee εfa mpuntuo ho (nea εde mpontu ba)
constructive interference	sε biribi reba mu abεboa
contact	di nkitalo
contain	εwɔ mu
contract	nhyehyεεε/αparam
contraction	sε ntini repua na εmu repi (sε ade mu remoa)
contrast	abirabɔ
control	tumi
control rod	tumi abaa
convalescence	ayaresa mmere mu
convection	sε εhyew refiri beaεε bi ako baabi foforɔ
convenient	ahogono mu (ne papa mu)

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
converging lens	ahwehwəniwa a εtumi de ani hwε adeε baako berε kɔrɔ mu
conversion	nsecaeε
convert	sesa
Convex	biribi a εmu apu aba
convex lens	ahwehwəniwa a nkanea fa mu a εhwete
convex mirror	ahwehwε a apu aba
Copper	kɔbere
Cord	ahoma bi a εmu go
Cornerstone	tweatiboo
Corresponding	biribi ne biribi hyia
Cosine	nsensaneeε mmiensa nhyaeso nsusuiε (Kosain)
Coulomb	anyinam ahoođen nsusuiε wɔ anibuo mu
Coulomb's Law	Coulomb Mmara (a εfa anyinam ahoođen nsusuiε wɔ anibuo mu)
Crack	pae/bɔ
Craft	Adwinnie yε
Crate	amena a topaeε gya wɔ asase ani
Crest	beaεε a εwɔ soro pa ara wɔ kanko mu
Critical	beaεε potee bi a εraepae kɔ mmeaeε ahodoo (Titiriw)
critical angle	beaεε potee bi a nkanea tumi dane ne ho fa akwan afoforɔ so
Crowded	biribi abɔ apee so
crown glass	ahwehwε bi a kanea fa mu a, εntaa nhwete
Crystal	biribi a εyε den a yεtumi sɔ mu (Ahwehwεbo)
crystal lattice	Abɔde mu adewa ahorow a wɔahyehyε
Crystalline	biribi a εyε den a yεsɔ mu a, εyε yie
Cube	adaka
Cubic	biribi a εte sε adaka
cubic meter	afidie a wɔde susu biribi te sε adaka
Curious	mfeefemu
Curvature	sεdeε biribi koa fa
Curve	Koa yεbea
Cyan	ahosuo a εhyε bluu ne ahabanmono ntam
Cycle	deε εtwa ne ho kɔ ba
Cymbal	plεεtε bi a wɔde braase aye a wode abaa bɔ so a εyε dede pa ara
Cylinder	biribi a ne yεbea te sε ankore anaa kuruwa (silinda)
D	
Damage	sεe
Dart	bɔtwi (bεmma ketewa)
Data	nseem
de Broglie Principle	deBroglie mmara
Decay	prɔεε/ade reporɔw
Deceleration	anoden nhwansoo (biribi mmirika a ano brε ase)
Deci	edu mu abupεn baako
Decibel	nnyegyeeε anoden susudua
Decimeter	mita edu mu abupεn baako
Deck	suhyεn mu
Decrease	te so/hwane so

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Define	kyere mu
Definite	ρερεερε/ρ̄τεε
Deformation	Ҫସେସ (Yεbea a εresee)
Degree	cosnɔdɔm
deka = deca	edu
Decameter	mita du
Deliver	de kɔma
Demonstration	Ҫyεkyerε
Density	Emu duro
Depend	De ho to so
dependent variable	Mfamho nsesaee (nsakraede a egina foforo so)
Derive	Nya firi
derived unit	Nnyafirimu susudua
Descend	Siane
Descent	Famkɔ
Design	hyehye
Destructive	dee εseee ade
destructive interference	se asorɔkye mmienu ahyia na wɔn nsunsuansoo no akɔye ohunu
Detection	Nhunumu/Biribi hu
Detector	Afidie a wɔde hwehwε biribi mu
Determine	biribi Hu
Deviate	Kyea
Device	Adeyɔdeε/Adwinnade/Afiri
Dewdrop	bɔsuo
dew point	beaee a bɔsuo hyehye
Diameter	nsaneee a εkye kontɔnkron mu mmienu (Kontɔnkron mu tenten)
Diamond	Dənkyemmoɔ
Diaphragm	Honam akwaa a εda εbo ne yafunu ntam
Differ	Da nso (Yε soronko)
difference in electric potential	Anyinam mu tumi a εsono
Diffraction	Si kanea anaa nnyegyeeε asorɔkye ho kwan
Diffraction	Kanea anaa nnyegyeeε asorɔkye anosie
diffraction grating	adeyɔdeε a εtete kanea nsensaneee ntam
Diffuse	bebree Trε kɔ mmeaeε
diffuse reflection	kanea anaa asorɔkye sunsuma a εhwete kɔ mmeaeε ahodoɔ
Digit	Nɔma
Dimension	Tentenyε
Dimmer	Asusudeε a wɔde sesa kanea hyerεn
Dip	De hyε mu
Direction	Kwan
Directly	Tee
Discover	Hunu
Disintegrate	Tete mu
Disorder	kyema/basabasayε/sakasaka
Disperse	paapae mu
Dispersion	mpaapaemu
Displace	biribi refiri ne gynabea

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Displacement	sε yεrey ibiribi a firine gyinabea
Disprove	rekyerε sε εnyε nokware
Disregard	Emmu (Bu ani gu so)
Dissipate	Ma ntetewmu mmra
Dissonance	nnigyei ahorow a enhyia
Distance	kwan a εda mmeaεε mmienu ntam
Distant	emu twe
Distort	resesa biribi tebea (ma biribi hwere ne yεbea)
Distortion	Yεbea/Su nsesaεε
Distribute	kyekyε
Disturb	Teetee/haw adwene
Disturbance	Ateetee
Dive	Dε asukε
Diver	Obi a cε asukε
Diverge	Fa kwan foforε so
diverging lens	ahwehwε a εma kanea nsensaneeε a εbom manemane
Divide	Kyε mu
Divider	Deε εkyε biribi mu
Division	Nkyekyεmu
Dock	Beaεε suhyεn gyina wε nsuo so
Dockhand	suhyεn mu Deε εbo a yi yi anaa hyehyε akoradeε wε
Dog	Okraman
Domain	Aheman (Beae a biribi nkentenso wε)
Doppler	susudeε a wεde susu kanea anaa nnyegyeeε asorɔkyε
Doppler effect	nseasε a εba wε mpεn dodoε a kanea anaa asorɔkyε bi da adi wε bere a ɔhwεfoo no ani kyεrε beaεε a asorɔkyε no firi reba no
Doppler shift	nseasε a εba wε mpεn dodoε a kanea anaa asorɔkyε bi da adi wε bere a ɔhwεfoo no ne beaεε a asorɔkyε no firi reba no di nhwεanim
Double	Mmienu (Mmɔho abien)
double slit diffraction	sε hann repue ntokuro mmienu mu apue
Drag	tase we
Draw	Yε mfonin
Drop	Asusue (Nsosεe)
Droplet	asusue kumaa (nsosεe)
Drum	Twene
Ductility	dadeε su baako a εboa ma wɔkoakoa mu a εnsεe
Dust	Mfuturo
Dynamics	Tumi ahorow a εma biribi kɔ
E	
Ear	Aso
Eardrum	Aso no fa baabi a εma onipa te asem
Echo	Nnyegyeeε a εsane kɔ ɔkasafoo so cte
Eclipse	Bere a bosome kata awia so
eclipse of the sun	Bere a bosome no akɔtɔ awia ne asaase ntam
ecological	Twaka a εda nneεma a nkwa wom ne wɔn atenaeε ntam

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Ecology	Nneema a nkwa wom ne wɔn atenaeε nkitahodie
economical	Ahwεyie wɔ biribi die mu (nea εka pii nnim)
Effect	Nsunsuanso
Effective	Nsunsuanso pa (Di dwuma yiye)
effective resistance	adeε a εne adeε a εma anyinam ahoođen kyekyε anyinam mu dodoč yε pε
effectively	Deε εdi mu (dwumadi yiye)
efficiency	Mmɔđemmo
Effort	Anammɔntuo
Einstein	Einstein
Elastic	Deε εsɔ (Wotumi twe mu)
elastic collision	ahyiaεε a ahoođen a εwɔ honam mmieno no mu no so nte
Elasticity	Twannyε
Electric	Anyinam ahoođen
electric current	Anyinam ahoođen
electric field	Beaεε a anyinam ahoođen fa wɔ biribi ho
electric field intensity	Ahoođen a beaεε a anyinam ahoođen fa wɔ biribi ho wɔ
electric field line	nsaneeε a anyinam ahoođen fa so wɔ beaεε bi
electric force	Tumi a εwɔ anyinam ahoođen mu
electric generator	Deε/afiriεma anyinam ahoođen
electric potential	anyinam ahoođen
electrode	Deε εma anyinam ahoođen ho kwan ma no fa mu
electromagnet	Dadeε a yεayε no tweboo a anyinam ahoođen fa mu
electromagnetic	Deε εma anyinam ahoođen kwan ma no fa mu
electromagnetic force	ahoođen a εwɔ anyinam ahoođen a εnenam tweboo ho
electromagnetic induction	anyinam ahoođen a wɔđe ma adeε a anyinam ahoođen tumi fa mu
electromagnetic wave	asorɔkye a εda adi wɔ beaεε a anyinam ahoođen a εnenam tweboo ho
electromagnetism	nkitahodie a εkɔ so wɔ anyinam ahoden ne tweboo ntam
electromotive (EMF)	deε εma anyinam ahoođen (EMF)
Electron	Elɛktron
electron cloud	εkyerε beaεε a εlektron bi wɔ bere a εnenam atɔm mfimfini
electroscope	Adeyεđeeε a wɔđe susu anyinam ahoođen
Elevator	Afidie a εpagya biribi
eliminate	Yi firi mu
Ellipse	Deε ne bɔbea te sε kosua
elongation	Tentenyε
Embed	Sie/Fa hyε
Emerge	Pue fi
emergency	Deε εhia sε wɔma ani kɔ ho (tebea egye ntεmpε)
emission spectrum	asorɔkyeeε dodoč a anyinam ahoođen de ma
Emit	Firi/yi adi
empirical	nnyinasodeε/gyina nea εrekɔ so ankasa so
Enable	ma obi tumi di dwuma
Enclose	fa ade hyε mu
Encounter	Hyia

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Energetic	Ahoɔdenne/Keka ne ho
energetic state	Ahoɔden tebea mu
Energy	Ahoɔden/Anyinam
energy crisis	anyinam ho haw
energy level	anyinam/ahoɔden dodow
Engineer	Hyehye biribi/Afiri hyehyεfo
Enormous	Deε εso
Enrichment	Ahosiesie a εdi mu
Enter	Wuram
Entropy	εntropi
Equation	Equahyen/akontaabu mu pεyε asem
Equator	asase so hama a εkyε mu abien fi benkum kɔ nifa
Equilibrant	Ma εbi nso nsene obi
equilibrant force	Tumi a εmma εbi nso nsene obi
Equilibrium	εbi nso nsene bi
equilibrium position	Gyinabea a εbi nso nsene obi
Equipment	Mfidie/adwinnade/nnwinnade
Equivalent	Yε pε
Erect	Birim/egyina hɔ pintinn
Essence	εso mfasoo
Essentially	εho hia/ne titiriw no
Ether	Ether
Evaporate	Tu (Dan suwusiw)
Evaporation	Ntuiε (Suwusiw dan)
Evenly	Pερεγε/Ρερεερε
Evenness	Pερεγε/Ρε a biribi yε
Eventually	Εno akyi
Evidence	Adaneeε
Except	Gye sε
Exception	Da nsow/nea εmfa ho
excited state	Anigye tebea mu
Exert	De ahooðen yε biribi
Exhaust	Sa/ma biribi sa
Exhibit	Yi kyεrε (Da adi)
Exist	Wɔ hɔ/ pue
Expand	Trew mu
Expansion	Ntrewmu
Expect	Hwε kwan
Expel	Yi adi (Tu fi)
Experiment	Nhwεsoo/Sɔhwε
Explore	Hwehwe
Exponent	mmɔho ahyεnsode)
Exponential	Exponεnhyia (Fa mmɔho ahyεnsode nɔma ho)
exponential notation	mmɔho ahyεnsode nɔma nkyerewde
Exposure	Da no adi (Adiyi)
Express	Da adi
Extend	Trew

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
External	Deε εfiri abɔntene (Ennim)
external force	Tumi a εfiri abɔntene
Extrapolation	Akontaabu a nea wonya nni nea wɔhwε kwan mu
Extreme	Mmorosoo/Ξboro so
Extremely	Mmorosoo/Ξkwān a εboro so so
F	
Faint	Twa hwe
Farad	Farad
Farsightedness	Ntumi nhu nneεma a εben
Feat	Nea obi atumi ayε
Fiber	hama teaa
fiber optics	Faiba ɔptiks
Fiction	Bɔseremuka
Field	Beaεε
Filament	Filamente
final velocity	Mmirika a εtwa too
Finger	Nsatea
first law of motion	mmirika mu mmara a edi kan
first neutron	Niutron a εdi kan
first-order-line	Hyehye no nnidisoo nnidisoo
Fission	Adewa bi mu mpaepaemu
Fixed	Ensesa
Flame	Gyaframa
Flare	gya a εpae gu preko pe
Flatten	Ayε tratra
Flick	Perεw
flint glass	Ahwehwε a εyε den
Float	Tete nsu ani anaa mframa mu
Fluid	Nsuonsuo
fluorescent lamp	Kanea a εtete yerεwyerεw
Flute	Abεn
Flux	Sεnea anyinam resen
Focal	Nhweε/nea ani wo so
focal length	Nhweε no tentene
focal point	Beaεε a εsε se wo hwε
Focus	Hweε tee
Fog	Huruhurow
Force	Tumi
force of friction	Tumi a εma biribi twitwi
Fork	Adinam/Fɔɔke
Form	Yεbea
Fraction	Nkyekyεmu
Frame	Nnyinasoo/Yεbea
frame of reference	Akwankyerε ahorow
Framework	Dwumadie nnyinasoo
Freedom	Ahofadie

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
free-fall	Te hwe
freezing point	Beaεε/pεnpeνo a εkyene
Freon	Frεon
Frequency	Mpεn dodoɔ
Frequently	Hyewhyew/ntεmntεm
Friction	ntweεε/adetwi
Frictional	ntweεdeε
Frictionless	tweε biara mma/entwitwi
Frozen	Akyene/ayε nwini
Fundamental	Abɔseε/titiriw/mfiase
Fur	Nwi
Furthermore	Afei nso
Fuse	fiusu
G	
Gain	Nya
Galaxy	Okyininsoromma kuw
Galvanometer	afidie a yεde susu anyinam ahoođen kumaa akɔneaba
Galvanic	anyinam ahoođennεε
galvanic cell	adeε a εtumi ma anyinam ahoođen
Gamma ray	Gamma ray
Gap	Tokuro/ɔkwan
Gas	Mframā gya
gas law	Mframā gya ho mmara
Gaseous	Mframā gya adeε
Gasoline	Fangoo
Gauge	Nsusudeε
Geiger-Muller tube	Geiger- Muller dorobεn/durubεn
general theory of relativity	mmara a εfa nea wontumi nsi pi wɔ mu ho
Generate	Yε
Germanium	Germanium
Giga	Giga
Give	Fa ma
Glance	Fa w'ani hwε mu
Glass	Ahwehhwε
Glider	Obi a ɔde adwinnade tu kɔ wim
Gluon	Gluon
Gold	Sika kɔkɔɔ
Govern	Di so
Gradual	Nkakrankakra
Gradually	Nkakrankakra
Grain	Aba a wɔdua
Grains	Mma a wɔdua
Gram	Susu kuruwa (Gram susude)
Graph	Grafo/nsesanee mfonin
Graphical	grafo adeε
Grating	nnua a ebiara twa ɔfoforo mu

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Gravitation	tumi a ɛtwe adee ba fam
gravitational field	beaɛɛ a tumi a ɛtwe adee ba fam wo
gravitational force	tumi a ɛtwe adee ba fam
gravitation mass	tumi a ɛtwe biribi ba fam mu duru
gravitation potential energy	tumi a ɛtwe biribi fam ahooðen
Graviton	gravitɔn
Gravity	tumi a ɛtwe biribi ba fam
Green	Ahahanmono/ahabammono
ground state	fam tebea
Grounding	fapem
Gyroscope	gyirosukɔpu
H	
Half-life	Bere a biribi so tew ma ɛka fa
Halt	Gyina/gyaε
Hammer	abɔsobaa
Handle	nsa/kura
Harmonic	koroyɛ
Harmonious	Koroyɛ
Haul	twe
Headlamp	kanea a yede bɔ moma so (anim kanea)
Heat	ɔhyew
heat effect	hyew so nsunsuansɔ
heat engine	afidie a yede nane adee
heat of fusion	hyew a ɛnane adee
heat of vaporization	hyew a ɛma adee fi suwisiw
heat pump	afidie a ɛma hyew
specific heat	hyew pɔtee
Heavy	Mu yɛ duru
Hector	hɛkita
Hectometer	afidie a yede susu hɛkita
Height	Tentene/sorokɔ
Heisenberg uncertainty principle	Heisenberg mmara a ɛfa adwene ntanta ho
Helicopter	wiemhyɛn a ɛtumi si asase afanan baabiara
Helium	Helium
Hence	ɛno nti
Hertz	Anibuo biako ntwanho
high temperature source	ahoɔhyew a ɛkɔ soro fibea
Hiker	obi a ɔnantew kwan tenten de gye n'ani
Hilly	mmeɛɔ mu (mmeɛɔwmmeɛɔw)
Hockey	hɔki
Hollow	deɛ ɛmu dɔ (nea tokuru da mu)
Hooke's law	Hooke mmara
Horizontally	nttentenesɔɔ/kwan a ɛda hɔ so
Horn	abɛben/abɛn
Huge	ɛso
Hull	Nkataho/ɛho

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Hydraulic	haedrôleke (nea ehia nsu/ngo de ayε adwuma)
hydraulic system	haedrôleke nhyehyεε
Hydrogen	mframa gya (haidrogyen)
Hydrodynamics	nsu ahorow akɔneaba
Hydrostatics	nsu ahorow su ho adesua
I	
Ideal	Deε εγε
ideal gas	mframa gya a εγε
ideal gas law	mframa gya a εγε ho mmara
ideal mechanical advantage (IMA)	Ideal mechanical advantage (IMA)
Ignite	Sɔ gya (kanyan)
Ignition	Hyε mu kena
Illuminance	Kanea a εrehyerεn
Illuminate	rehyerεn
illuminated body	nnipadua a εrehyerεn
Illumination	sε biribi rehyerεn
Illusion	Sunsuma (nsusuwi hunu)
Image	mfonin
Imagine	de adwene rebu
Immerse	hyε nsuo mu
Immersion	nsuo ase hyε
immersion heater	afidie a wɔde hyε nsu mu ma εγε hyew
Impart	de ma
Implication	nsunsuansɔ
Impossible	εrenyε yie
Impulse	Nkate
Incandescent	εrepa gya
incandescent lamp	Kanea a εpa gya
Incident	Biribi a asi
Incident pulse	Ntini rebɔ berε a biribi asi
Incident wave	Asorɔkye rebɔ berε a biribi asi
Incision	Twa mu mmienu
Inclined	Akyea
Inclined plane	Dua a akyea
Incompressible	Ntumi mpua/mmoa
Increase	Ma εdɔso/εkɔ soro
independent variable	Aba a εtumi gyina ne ho so
Independence	Fahodie
Index of refraction	Indεε mu rifrakihyen (kanea mmirika wɔ ahun anaa nsu mu)
Indicate	Kyerε
Indication	De rekyerε (nea εkyerε)
Individual	Ankorankɔrε
Induction	De rehyε mu (bere a anyinam rekɔ na εsakra de tumi bi ba)
inductive reactance	anyinam kwansiw
Inelastic	Deε ensɔ (nea wontumi ntwe mu)
inelastic collision	Deε ensɔ nkabomu

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Inertia	faako tena tumi
inertial mass	Nneεma akuo a εte faako (faako tena tumi dodow)
Inexpensive	Boo nnyε den
Inflate	Hu mframa gu mu
Influence	Nkεntεnsō
Initial	Ahyεaseε
initial momentum	Nneεma dodoε a εrehyε aseε (mmirika tumi a edi kan)
initial velocity	Mmirika a biribi de hyε ase
inner ear	Aso mu
Input	nea εkε mu/wode yε
Insect	Akoekoeboa
Insert	De hyε mu
Instant	Amonomu/amonom hɔ ara
Instantaneous	ba mpofirim
instantaneous speed	mpofirim mmirika
instantaneous velocity	mpofirim mmirika
Instantaneously	Amonomu hɔ ara
Instead	Na mmom
Instrument	Afidie/adwinnade
Insulate	Kata so (Siw kwan)
Insulator	Nkatasoo/nea esiw kwan)
Intake	Twe kɔ mu (Adetwe)
Integer	Akontaabu mu aba
Integrate	Ka bom
integrated circuit	Sεkiutu a aka abom
Intensity	Anoɔden/denyε
Interaction	Nkitahodie
Intercept	Si kwan
Interfere	Twintwan anan mu
Interference	Retwintwan anan mu
Intermediate	Ntamgyina
Internal	εmu
internal energy	Ahoɔden a εhyε biribi mu
internal force	Tumi a εhyε biribi mu
Interparticle	Biribi rekɔ so wɔ nneεma mmienu ntam
Interpretation	Kyerε aseε
interrupt (to)	Twitware biribi mu
Interstellar	Nsoromma ahorow ntam/mu
Interval	εkwān a εda mu
Interlock	Mankyerε ho (Afiri a εmma ɔfoforo nnyε adwuma)
Invent	Yε biribi foforo
Inverse	Abirabɔdeε
inverse variation	Abirabɔdeε a εgu ahodoo
Inversely	Abirabɔdeε/abirabɔ mu no
Invert	Si ne ti ase
Investigate	hwehwε mu
Inward	εmu/de kɔ mu

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Ion	ayɔn (ion)
Iridium	Iridium
Iron	ayɔn (iron)/dade
Irrigate	Bue nsuo (Bu nsu gu)
Isolate	Te ne ho (Tew fi ho)
isolated system	nhyehyeeε a εte/atew ne ho
Isotope	Isotopu
J	
jet plane	jete wiemuhyɛn
Jeweler	Obi a ɔtɔn agudeε
Joule	Ahoɔdenneε, adwuma anaa ɔhyew nsusuiε
Jupiter	Okyininsoromma keseε pa ara a εtɔ so num (Gyupita)
K	
Kelvin	Kelvin
Kelvin scale	Kelvin nsanie/susudua/susude
kidney	Asaabɔɔ
kilo	Biribi nsusuiε (kilo)
kilogram	Biribi mu duro (kilogram)
kilometer	Kwansini/kilomita
kilopascal	Kilo paskaale
kilowatt	Kilowaate
kilowatt hour	Kilowaate dɔnhwerew
kinematics	Afiridwuma a εhwε sεdeε biribi keka ne ho
kinetic energy	Tumi a εma biribi keka ne ho
kinetic molecular theory	Adwenemusɛm a εfa sεdeε nneɛma nketewa keka ne ho
kinetic theory	Adwenemusɛm a εfa sεdeε biribi keka ne ho
knapsack	Aboa nwoma baage a wɔde yɛn akyi (Baage a wɔde to akyi)
knob	Biribi a εte sε ɛpɔw
krypton	Kreptin
L	
laboratory	Beaεε a wɔyε abɔde mu mpensənpensɛmu
lack	Nni
laser	Yiwan (Nhwehwɛmu kanea afiri)
lattice	Lattese
launch	Awiaduane
law	Mmara
law of action and reaction	Mmara a εfa anamɔntuo ne deε yε yε de tua obi ka (si a biribi si ne nea efi mu ba ho mmara)
law of conservation of momentum	Mmara a εfa senea yekora mmirika tumi ho
lawn	Nhwiren
lawn mower	Afidie a yede twitwa nhwiren
lead	Di kan/ lεde
leak	Sosɔ
ledge	Lεegye/biribi ano

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
left-hand rule	Nsa bənkum ho mmara
legend	Anansesem
length	Tentene
lengthen	Twe mu
lens	ahwehwε aniwa
Lenz's Law	Lenz mmara
lepton	Leptōn
level	Pε yε (Mρεnρεnso)
lever	Ntweε
Leyden Jar	Leyden Jar
liberate	Ma fahodie
librarian	Nhomakorabea so hwεfō
lift	Pagya/ ma so
light	Kanea/mu yε hare
light wave	Kanea kwan
likewise	Saa ara nso na
line	Nsanh
linear	Sa so
linear accelerator	Anyinam nnewa a εsa so
linear equation	akontaabu mu pεyε asem
liner	Nsamu (po so hyεn a εfa nnipa/ntama a wōde sε ɔfoforo mu)
lip	Anofafa
liquefy	ma ade dan nsu
liquid	Nsuonsuo
liter	Lita
literally	Traa mu (yεrefa asem no saa a)
location	Beaεε
lodestone	Nkyenebo
longitudinal	Ntenteneso
longitudinal wave	Ntenteneso kwan
loudness	Gyegyeegye/ne nnyigyei
loudspeaker	Nnyegyeε a obi te (kasa afiri)
low	Famu/fam
low temperature sink	Tεmperikya a εwɔ fam adaka
lubricant	Ngo a εmma biribi nwe nnaakyε
lumen	Lumεn
luminous	Adeε a εtete yεrewyerεw
luminous flux	anyinam kanea mmirika
luminous intensity	yεrewyerεw no ano den (kanea anoden)
lunar	Lunar/fa ɔram ho/te sε ɔram
lunar module	wimhyεn a εkɔ ɔram so ba
lung	Ahrawa/ahurututu

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
M	
magenta	Ahosuo a εεεε kɔkɔ pa ara
magnet	Tweboo/magneti
magnetic	Tweboo/wɔ magneti tumi
magnetic field	Beaaε a tweboɔ di dwuma anaa etumi twe ade
magnetic field line	Beaaε pɔtee a tweboɔ di dwuma
magnetic flux	Tweboo tumi a εde twe nneεma
magnetic induction	Tweboo nhyeεoo (tumi a biribi nya de twe ade fam ho)
magnetism	Adane tweboɔ (magneti ho adesua)
magnification	εredane tweboɔ (ade a wɔma εε kεε)
magnify	Ma εε kεεε
magnifying glass	Ahwehwεaniwa a εma wohu adeε yiye
magnitude	Kεεε
maintain	kora senea εte
malleability	εsɔ (senea wotumi dannan biribi fa)
manner	Yεbea
manufacture	Nwono/nwene/yε
mass	εmu duru
mass defect	Adeε mu duru a atɔ kyema
mass number	Nɔma a εwɔ adeε mu duru ho (mass nɔma)
mass spectrograph	Adeε mu duru ho spektrografu (mass afiri)
massive	Deε εmu yε duru yie (kεε paa)
mathematical science	Nkonta ho nyansahunu (Akontaabu)
mathematically	Nkontaa kwan so
mathematician	Obi onnim nkonta (akontaabu mu ɔbenfo)
matter	ade/biribi/asεm
matter wave	ade/biribi akɔneaba
maximum	Pɔnpɔnɔ
mean	Adantam/dodow a wɔhwε kwan
measurable	Wotumi susuw
measurement	Nsusuiε
mechanical advantage	tumi a afiri yi no adi a wɔde atoto tumi a wɔde hyεε mu ho susude
mechanical energy	ahoođen/tumi a biribi de kɔ
mechanical force	tumi a biribi de kɔ
mechanical wave	akɔneaba tumi kwan
medical	Aduroyε (fa aduruye ho)
medium	ɔkwani a biribi fa so si
mega	Mega
megahertz	Megahεte
megawatt	Megawatte
melt	Nane
melting point	Pεnperenso a biribi nane
membrane	nea εεε nkwammoa mu
mercury	mεkuri
mercury barometer	mεkuri baromita

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
meson	mɛsɔn
metabolism	akwaa ahorow dwumadi
metal runner	obi a odi nnade ho gua
meteorology	ewiem mu nsakraeε ho nhomasua
meteoroid	mɛtiorɔid
methanol	mɛθanol
method	ɔkwan
meticulously	Pɛ biribiara fenenkyem (Pɛrɛɛpɛ kwan so)
metric system	Mɛtrik nhyehyεεs
micro	Deε esua paa
microfarad	Farad a esua paa
microphone	Akasamu
microprocessor	Maekroprosesa
microscope	Afidie a yede hwε nnoɔma nketewa paa
microscopic	nea esua paa
microwave	Microwave
middle ear	Aso mu tokuru
Milky Way Galaxy	Milky Way Okyini nsonomma
milli	Milli
milliampere	Milliampere
millibar	Millibar
milligram	Milligram
milliliter	Millilita
millimeter	Millimita
mirage	Sunsuma
mirror	Ahwehwε
mix	Fra
mixed	Afra
mixture	afrade
moderate	ɛhɔ ne hɔ
moderator	Ntamgyinafo
modification	Nsakrae
modify	Sakra mu
module	Module/fa a wotumi de ka foforo ho
mole	Mole
molecule	mɔlikul
momenta	tumi a ade a εreko wɔ
momentum	tumi a ade a εreko wɔ
motion	Anamɔntuo
mouthpiece	Adeε a εwura nnipa anom
mower	Afidie a yede dɔ/twa srε
mud	Atɛkyε
multiple	Mmɔho
multiplication	Mmɔho
multiply	bu mmɔho
muon=meson	miuɔn=mɛson
mutual	su a εwɔ ha wɔ ha

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
mutually	Adwenekorɔ/nsədi
muzzle	Etuo ano
N	
Nano	Nano
nanometer	afidie a yede susu Nano
nanosecond	Nano anibuotetε
naphtha	nafta
nasal	fa hwene mu
natural	Deε εfiri abɔdeε mu
nature of the surface	Sεdeε εfam te (Sεnea anim te)
nearsightedness	Nea ɔnhu adeε a εwɔ akyi
negative	Deε εne biribi bɔ abira
negative charge	iłektrɔn aboro so
neon	Neon
net force	tumi a aka
neutral	Adantam
neutrino	niutrino
neutron	niutɔn
newton	Newton
Newton	Newton
Newton's First Law of Motion	Newton mmara a εdi kan a εfa anamɔntuo ho
Newton's Second Law of Motion	Newton mmara a εtɔ so mmienu a εfa anamɔntuo ho
Newton's Third Law of Motion	Newton mmara a εtɔ so mmiensa a εfa anamɔntuo ho
nickel	nikel
nitrogen	Nitrogyen
nodal	nsensanee ahorow ahyiae
nodal line	Nodal nsaneeε
node	Ahyiaeε
non perpendicular component	fa a abien no nnhyia
non perpendicular component of vector	nsaneε poteε a ani kyere faako fa a enhyia
normal force	Ahoɔden/tumi a εyε daa de
north pole	Atifi fam dua (asase no atifi)
North Pole	Atifi fam dua (Asase no atifi)
Northern Hemisphere	Atifi fam a wɔakyem mmienu (Asase no atifi fam)
northern light	Kanea a εfiri atifi fam
notation	Nnyinahɔma/nkyerewde
note	Hyε no nsow
nuclear	Nuklar/nukle
nuclear bombardment	nukle topae a wɔretoto
nuclear model	nukle nhwεsode
nuclear potential energy	Nukle ahoođen/tumi a ebetumi ada adi
nuclear reaction	nukle dwumadi
nuclei	Nuklei
nucleon	nukliɔn
nucleus	nuklɔs
nuclide	Nuklide

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
numerically	Wɔ nɔma kwan so
O	
obey	Tie (yε osetie)
oboe	Afidie a wɔde dua ayε a wɔde bɔ nnwom
observable	Biribi a wɔtumi hwε/hu
observation	Ahwεε (nea wɔahu)
observatory	Beaεε a wɔtumi gyina hwε soro nneεma te sε nsoroma
observe	Sε worehwε biribi
obstacle	akwansideε
obtain	Nya
occupy	rebεhyε mu/hyε mu
occur	Resi/si
octagon	Kanko a εkura nsensaneeε nwɔtwe
octagonal	Biribi a εte sε kanko a εkura nsensaneeε nwɔtwe
octave	εkwan a εda toonu mmienu ntam wɔ nnwom mu
Ohm	Ohm
Ohm's Law	Ohm mmara
opaque	Biribi a wohwε ho a wonhunu mu
operation	Dwumadie
oppose	bɔ gu/ ko tia
optical	Biribi a εfa ani ho
optical density	sεneα kanea tumi fa biribi mu susude
optics	Fa ani ho
orbit	εlεtrɔn kwan/kwan
organ	Akwaa
orientation	Beaεε a biribi pue firi
origin	abɔseε/fibea
oscillate	Reto adonko (sesasesa)
oscillation	Adonko/nsakrae
oscilloscope	Afidie a wɔde susu anyinam ahoođen/dodow
outer ear	Aso
outlet	ɔkwan a εde pue
output	Dwumadie ho nsenkyerεnne (nea efi aba)
outward	abɔntene/nea etua ani
oval	Biribi a ne yεbea te sε kosua/kesua
overall	Nyinaa
overload	hyehyε boro so
overlook	Bu ani gu so
overtones	nea εnna adi pefee
oxygen	Mframa a nnipa home
P	
painstakingly	mmɔdenbɔ paa kwan so
palm	Nsayam
parabola	Parabola
parabolic	Nsεdie (parabola sεsø)

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
parachute	Parahyuum
paraffin	Kresin
parallax	Nneemma mmienu nsa so
parallel	esa so
parallel connection	Ka bom berε esa so
parallel force	Tumi a esa no
particle	adewa
particle accelerator	afiri a ekanyan nnewa
Pascal	Pascal
Pascal's Principle	Pascal mmara
patch	Tare (biribi fa bi)
path	Kwan
pavement	Kwan
peculiar	Sononko/soronko
peculiarity	Sononko (nea εye soronko wɔ ho)
pendulum	Adonko
performer	ɔyεfɔo
perimeter	Perimita (ntwaho tenten)
period	Berε
periodic	Berε mu
permanently	Deε εwɔ hɔ daa
perpendicular	Ahyiaε so
perpendicular force	Tumi a εfa ahyaε so ho
perpendicularly	Ahyiaε so
perspective	Gyinabea/nsusuwii
perspiration	Mfifiri teε
phase	Gyinapεn/ɔfa
phenomena	Adeε wotumi hu (nsem a asisi)
phenomenon	Adeε wotumi hu (asem a asi)
philosopher	Nyansapεni
phosphor	fosfɔ
phosphorescence	kanea ma a ɔhyew nnka ho
photoelectric effect	anyinam a kanea ka ho
photoflash	Ateyεrem
photography	Mfonitwa
photo resistor	Mfoni anosie
photovoltaic	fotofolteki
photovoltaic cell	fotofolteki batere
physical	Deε yεn ani tua
physical phenomena	Deε yεn ani tua na wotumi hunu
physicist	Abɔde ne emu tumi ahorow ho ɔbenfo
physics	Sεdeε nyansahunu ne ahoođen di nkitaho ho adesua
Pico	Piko
Pico farad	Piko farad
pier	nnyinasode
piezoelectricity	pieso anyinam
pig	Prako

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
pigment	Pigmente
pile	mmoano
pinna	Ahaban nkymu
pipe	Doroben/duruben
pistol	Etusini/atuo ketewa
piston	Piston
pitch	Piikye/tow biribi
pith	nhwiren afifide fa bi
pith ball	piti bɔɔl
plane mirror	Ahwehwε a ani da hɔ
planet	Kyin nsonoma (okyinsoromma)
plasma	Plasma
plastic	Rɔba
platinum	Platinum
plot	Asasewa/asase
plunge	Tɔ nsuo mu (tow ade hyε biribi mu)
polarity	Ayɔnkofa a εda nneεma mmienu a εnse ntam (pɔositif ne negetif nsonsonoe)
polarized	Ayɔnkofa a abeda nneεma mmienu a εnse ntam
plane polarized	Ayɔnkofa a abeda wiemhyεn ntam
polarization	ɔkwan a ayɔnkofa bεda nneεma mmienu a εnse ntam (adewosow wɔ kwan bi so)
polarizer	Adeε a εde ayɔnkofa bεda nneεma mmienu a εnse ntam
pole	Dua
pollution	Mframa/nsu sεe
pound	Wɔ/mu duru
portion	ɛfa
position	Gynabea
positive	Nokware/pɔositif
positive charge	ilεktron a aboro so
positron	Positron
possess	Kura/ wɔ
postulate	asεmka
pot	Kukuo
potential	Adeε a εwɔ hɔ
potential energy	Tumi a εwɔ hɔ
potentiometer	afiri a wɔde susu anyinam tumi akɔneaba
pour	Hwie
power	Tumi
practical	Yε adeε hwε
precise	Pεrεερε
precisely	Pεrεερε
precision	Yε adeε pεrεερε
predict	Hye nkɔm
predominate	Di mu tintinmman
prefix	Nsianimu
preliminary	Ahyεaseε

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
pressure	Hyε ne so (nhyεso)
presumably	Susu se (tirimbo mu no)
prevent	Si kwan / ano
previous	Deε atwam
previously	Deε atwam (kan no)
primary	Kan/ aboseε/titiriw
primary coil	Coil a εdi kan (anyinam sekut mu akoade titiriw)
primary color	kɔla titiriw
primary pigment	Pigmentetitiriw
principle	Mmara/nnyinasosəm
principal axis	Iain a εfa nea wɔde hwε ade mu
principal focus	beaεε a εεε se wohwε titiriw
principal focal point	beaεε a εεε se wohwε titiriw
principle of superposition	Mmara a εfa ade a wɔde to foforo so ho
prism	Prism
probability	si a asem betumi asi
probe	Hwehwε mu
procedure	ɔkwan
process	ɔkwan
productivity	εso aba (senea εso aba fa)
programmable	Wotumi de nhyehyεε to ho
prohibit	Kame/ si ho kwan
project	Dwumadie/ma biribi so
projectile	nea wɔto
projectile motion	ade a wɔto anamɔntuo
propel	Pia
property	Agyapadeε
proportional	Ne no hyia dodow fam
proportionality	Ne no hyia (hyia a ehyia dodow fam)
proportionality constant	Adeε a εhyia na εnsesa
propose	De to dwa
proton	Protɔn
protractor	protrakta
prove	Da mu nokware adi
proximity	Ka bom anaa bεn ho (senea εben fa)
puck	Anansesəm/agodi rɔba bɔɔ
puddle	Nsuo aεtae hɔ
pull-tab	Ntweε mmusasə
pulley	Ntweε
pulsar	Pɔɔlsa
pulse	nnyeso
pump	Twe/pɔmp
push	Pia
putty	Aman/pɔti
Pythagorean	Pythagoras de
Pythagorean theorem	Pythagoras adwenemusəm

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
Q	
quadrangular	Beaεε a εwɔ afanan
quality	deεεma biribi da nsono/ di mu (su)
quantity	dodo
quantize	Rete biribi dodo so
quantum mechanics	Biribi a εsua koraa/ketewa pa ara
quantum number	Nɔma a εma biribi a εsua da nsono
quantum theory	Adwenemusəm a εfa biribi a εsua ho
quark	Biribi a εwɔ maata mu (kwaake)
quark model nucleon	Biribi a εsua koraa ho nsususoo
quotient	kohyente
R	
raceway, racetrack	Beaεε a wɔtu mmirika
racquet	rakiti
radial	fi faako
radially	kwan a efi faako so
radiation	radiehyen
radiator	ade a εma ɔhyew
radio	Kasafidie
radio wave	Kasafidie kwan
radioactive	Radioactive/redioaktif
radioactive decay	redioaktif ɔporɔw
radioactive material	redioaktif ho nneεma
rainbow	Nyankontɔn
raise	Pagya
ramp	Sumpie
random	Biara biara
range	nea εwom
rank	Dibea
ray	Kanea sin
ray optics	Kanea sin ɔptiks
razor	Yiwan
reaction	Keka ne ho (su a εda adi bere a biribi asi)
readily	wɔ hɔ mprempren
real	Ankasa
real image	mfonin ankasa
realistic	Nokware/nea εwɔ hɔ ankasa
rebound	Ka bom bio (akɔneaba)
reciprocal	Ne no nante (akatuade)
recombine	Ka bom bio
recognize	Kae/ hunu bio/hyε nsow
rectangular	kura afa anan
red	Kɔkɔɔ
redefine	Ye no foforo (kyerskyere mu bio)
reed	Demmire

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
reestablish	Si bio/ yε no foforo
refer	Twe adwene si so
reference	Mmoa (nsem a εfa ho)
reference point	Beaeε a emmoa firi (nea εkyerε kwan)
reflect	Hyerεn (da adi)
reflection	su bi adiyi
refraction	Refrakhyen
refrigerator	frigyi
regard	Kyerε aniso (bu biribi)
region	Mantam
register	Atwere (yε kyewrtohɔ)
regular reflection	εhyerεn daadaa
regulate	Hyehye
reinforce	Hye mu kena
reinforcement	nkanyan
relate	De toto ho
relationship	Ayɔnkofa
relatively	Ntotoho
relativity	ntotoho
release	Gyae mu
remain	Ma εka (te saa ara)
remainder	Nkaεε
remove	Yi firi mu
renew	Yε no foforo
repeat	Ti mu
repel	Pia kɔ akyire (siw kwan)
repetitious	Deε εma ɔberε (nea εtoatoa so)
replace	Si anamnu
represent	Gyina hɔ ma
repulsion	Dwa (kwansiw)
repulsive	Ko tia
research	Hwehwε mu (nhwehwεmu)
resist	Si kwan
resistance	Si kwan (akwanside)
resistor	Siakwan (nea osiw kwan)
resolve	Siesie
resolving power of lens	Resiesie tumi a εwɔ ahwehwεaniwa ho
resonance	Nnyegyeε ntwemu
respective	Emu biara (nea εfa emu biara ho)
response	Bua/mmuae
restatement	asem no wɔ kwan foforo so
restoring force	Tumi a εsiesie adeε
resultant	nea efi mu ba
retain	ma εwɔ hɔ (kora)
retina	Rεtina
reveal	Da adi
reverse	Kɔ akyire (dan)

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
revolve	Twa ho hyia
rheostat	Rheostat
ribbon	Ntomaban
ridge	Ano
right angle	angil a εγε 90
rigid	Υε bawee (si faako)
ripple	ahuru
ripple tank	ankore a ade huru wom
rise	Pagya (kɔ sorο)
rivet	Rivet
robot	Robot
robotics	robɔt adwumadi
rocket	Topae
rocking	To adonko
roll	Bobɔ
rope	Ahoma
rubber ball	Rɔba bɔɔlo
rush	pere
S	
sac	Biribi a εte sε bɔε a cwa cwa dua mu
sack	Bɔc
sag	Biribi a εmu tumi koa
sailor	Obi a ɔka hyemma
sap	Nnua mu nsuo (twe biribi mu tumi/nsu)
satellite	Adeε ketewa a εretwa kεseε ho hyia (sεtilaiti)
saxophone	Biribi a wɔde kɔbere ayε a wɔde bɔ dwom
scaffold	Simpie a cwa sorο
scalar	Skala/susude a wontumi nkyekyε mu
scalar quantity	Skala dodoɔ/susude
scale	Nsania/nsenia
schematic	Sεdeε biribi ye adwuma nsənsə
scientific	Abɔdeε mu nyansahunu
scientific method	Abɔdeε mu nyansahunu kwan
scientific notation	Abɔdeε mu nyansahunu nkyerεwde
scintillation	Bere a kanea fa biribi mu ma no ss
scissors	Apasɔɔ
screen	rehwehwε mu
screw	Nkyerewa/ bootu
screwdriver	Afidie a wɔde tu nkyerewa/ bootu
scuba	skuba (afiri a wɔde home wɔ nsu ase)
sea level	εpo gyinabere/mpenpenso
seal	nsɔano
second	Deε εtε so mmienu (anibu)
secondary	Biribi foforɔ (nea edi hɔ)
secondary coil	Biribi foforɔ a wɔtumi koa mu
secondary color	Ahosuo foforɔ (kɔla a wonya fi afoforo nkabom mu)

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
secondary pigment	Ahosuo foforɔ/pigmente
second left-hand rule	Nsa benkum mmara a etɔ so mmienu
second-order line	Nsensaneε a etɔ so mmienu nhyehyεε
selenium	wɔliniɛn
self-inductance	Anyinam ahoođen ankasa su nsesaeε
semiconductor	Biribi a anyinam ahodoɔ ne εhyew tumi fa mu kakra
sensation	Atenkatideε/atenka
sense	Atenka
sensitive	Biribi a εwɔ atenka (te biribi nka ntɛm)
separate	Tetew mu
separated	Ate mu (wɔatetew mu)
series	Biribi ahodoɔ ahodoɔ nkekabomu/abusabɔ
series connection	Biribi ahodoɔ ahodoɔ nkekabomu/abusabɔ
series-parallel circuit	Anyinam ahoođen ahodoɔ a εnhyia
sewing	Adepam
sewing needle	paneε a wɔđe pam adeε
shadow	Sunsuma
shape	yεbea
share	kyε
ship builder	Obi a ɔyε hyɛmma
shirt	ataadeε
short circuit	Anyinam ahoođen sɛkut tiawa
shot-putter	Obi a ɔto dadeε kurukuruwa bi wɔ akansie mu
shovel	Sofi
shrink	reyε ketewa
sidewalk	Kwankyeñ
sideway	Anammɔn kwan
significant	ɛhia
significant digit	akontaabudeε a ɛhia
silicon	silikɔn
silk	Biribi a εte se asaawa
silver	dwetε
simple harmonic motion	Nneɛma nketewa a εtumi keka ne ho bom
simple machine	Afidie a εnkyere so
simplify	reyε tia (ma εnyε wosee)
single-flit diffraction	hann a εmu pae ntɛm so
sink	Remem
sine	Biribi a ahinasa ntweaso nsusuiε
sinus	Biribi a εwɔ nipadua akwaa mu
sinkable	Biribi a εtumi mem
siren	Abɛn
skating	Mpaboa kɔba bobɔ aseε wɔđe di agoro (agodi a εma wɔnäm sukyerɛma so)
skydiver	Obi a ɔtumi danedane ne ho wɔ wiem bɛsi fam
sled	Hyɛn bi a εtumi sesa nneɛma wɔ sukyerɛma mu a mmoa twe
sliding friction	Biribi retwitwi biribi anim
slightly	Ketewa kakra

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
slit	Kotwa/tokuru ketewa
slope	Sianee
smokestack	Biribi a εma wisie pue
smooth	Trontrom
snap	Hwim
Snell's Law	Snell mmara
snowmobile	Hyεn a wɔde di agoro cɔ sukyerεma so
socket	sɔkεte
sodium	sɔdium/sodiuμ
solar	Awia (εfa owia ho)
solar cell	Beaεε a wɔkura awia ahoođen (batere a owia ahoođen wom)
solid	Biribi a εyε den
solid state	Adeε bi a εkura biribi a εyε den su (yεbea a εyε den)
solidity	Denden/denyε
solution	mfraεε nsu
sonar	Afidie a yεde susu nneεma a εwɔ nsuo ase nnyegyeeε
soot	apupuawisie
soprano	εnne a εwɔ soro pa ara wɔde to dwom
sound wave	Nnyegyeeε anoden
South Pole	Anaafoc fam (Asase Anafo)
spacecraft	εhyεn a wɔde tu kɔ soro
spark	Pa gya
specific	pɔtεe
specific heat	εhyew pɔtεe
speck	εkam ketewa bi
spectrometer	Afidie bi a wɔde paepae nkanea ahosuo mu
spectroscope	Afidie a wɔde hwehwε nkanea mu
spectrum	Ahosuo ahodoč eka bom sε nkanea
speed	Biribi mmirika
sphere	Biribi a εte sε kosua (kɔntɔnkrɔn)
spherical	Biribiara a ne yεbea te sε kosua
spherical aberration	Biribi a εte sε kosua nsakraεε
spider web	Ntentan
spill	Hwie gu
spin	Rewan/ retwane
spiral	Kurukuruwa/ntwaho
split	kyε mu/ pae mu
spoiler	Spɔɔla
spontaneously	Mpfirim
spoon	aterε/aterε
spray	Pete so/ gugu so
spread	trεw mu
spring	Rehuri
sprinkle	Petepete
square	ahinanana
standard atmospheric pressure	Ewiem gyinapεn tumi
startling	ahodwiri

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
state	yεbea/tebea
standing	gyinabere
standing wave	Anyinam ahoođen a εtumi gyina pintinn
static friction	Nkyeresoč a εye pintinn
static electricity	Anyinam ahoođen a egyptina faako
statics	Dee εnkeka ne ho
stationary	Biribi a esi faako/εntumi nkekə ne ho
steam	Ntutuo
stem	Stεemu (dutan)
step-down transformer	Transfɔ̄ma a n'anyinam ahoođen wɔ fam
step-up transformer	Transfɔ̄ma a n'anyinam ahoođen wɔ soro
stick	abaa
stiffness	Biribi bawee (sεnea ade yε bawee)
still	dee εnseasε
stimulate	kanyan
stimulated emission	εma biribi kɔ (mframā a wɔakanyan no ma apue)
stitch	Ka si anim (pam)
stone	cođ
store	kora
straight	tee
straighten	reyε tee (ma εnyε tee)
strain	Mia ho sɔne so/ twe mu
straw	dorobεn ketewa bi a yεde twe biribi nsuonsuo nom/ εserε
strength	ahoođen
stretch	Twe mu/ tene mu
strike	Pem/ bɔ, keka ho
string	Ahoma
strip	Pa ho/ worɔ
strobe	Afidie a εtwa mfonin
strobe light	Afidie a εtwa mfonin kanea
strobe photography	Afidie a εtwa mfonin
strong nuclear force	Nukla ahoođen tumi
structure	Biribi yεbea
subatomic	Atom nketewa
submarine	Nsuo ase (nsu ase hyεn)
submerge	dɔ asukɔ/ mene
substance	Biribi
substitute	hyε anan mu
subtraction	Te firi mu
succession	Nneɛma a wɔahyehyε no nnidisoč nnidisɔ
suddenly	mpofirimu
sufficiently	dee εso (ma εso anaa εccɔso)
sulfide	Sɔfa ne dade nkabom (sɔlfайдe)
summarize	Boa ano/ retwa tia/bɔ no mua
superposition	biribi gyinabere wɔ soro sene foforɔ
supersonic	Nnyegyeeε anoden mmirikatuo
support	Boa/ taa akyire

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
surface	Ani
surface tension	Nsuo ne gaase nhyiamu (tumi bi a εω nsu ani)
surface wave	Anyinam ahoden a εnam asase no mu
surgery	deεfa opiresan yε ho (oprehyen)
surplus	nkaεs (nea aboro so)
suspect	Susu/ de ani bu
suspend	Twe sensen
Swedish	Sweden kasa (obi a ofi Sweden)
sweep	Repra/prā fam
swing	Rehim
swing seat	Akonnwa/akongua a εtumi hinhim
swirl	rebobo
symbol	Agyinahyεdeε/sεnkyerenne
symmetrical	Biribi nkyεmu pεrεεpε
synchrocyclotron	Biribi a εtumi ma nneεma nketewa nya ahoden
systematic	Nhyehyεes kwan so
systematic method	ɔkwān a wɔfa so yε biribi
T	
table	εpono
tangent	nsaneeε a εtarekɔntɔnkrɔn fa/biribi a abu kεefo ho
tank	ankoreε
technique	nyansakwan
technologist	deε εω abεεfo mfidie ho nimdeε
telescope	ahwehweniwa a wɔde hwε nneεma a εω akyiri
temperature	ɔhyew anaa onwini
temperature scale	ɔhyew nsanie/susudua
temporary	bere tiaa bi
tend	hwε
tendency	Suban
tensile	deε εyε ketee (wotumi dan anaa koa no)
tension	Ketee
terminal velocity	Mmirika a ade de rehwe fam
terrestrial	suahunu a εfa asase ho
tesla	tesla
tetrachloride	tεtraklbraide
The Law of Conservation of Energy	Agya/anyinam a wɔkora so hommara
The Law of Conservation of Momentum	Mmirika tumi a wɔkora so hommara
The Law of Reflection	Ade ho mfonintwa hommara
The first law of Thermodynamics	Tumi/anyinam adaneadan hommara a εdi kan
The second law of Thermodynamics	Tumi/anyinam adaneadan hommara a εtɔ so mmienu
theoretical physicist	adwenemusεm ho nipa a ɔde akontabuo kyerekyere abɔdeeε mu
theory	adwenemusεm
theory of relativity	adwenemusεm a εfa adwenemusεm ahodoɔ a adi ahyia ho
thermal	ɔhyew
thermal energy	ahoden a εω ɔhyew mu
thermal equilibrium	ε nneεma mmienu adi ahyia na ɔhyew biara amfa wɔn mu

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
thermal expansion	ɔhyew ntremu
thermodynamics	suahunu a ɛfa twaka a ɛda ɔhyew ne ahoođen nkaεε no ntam (tumi/anyinam adaneadan)
thermometer	adeyɔđeeđ/afiri/susuduaa wɔđe susu ɔhyew
thermometry	ɔkwan a wɔfa so susu ɔhyew
thermonuclear	adeyɔđeeđ a ne mpaεε gyina ɔhyew a no yε den so (nuklε akode dwumadi)
thermonuclear reaction	ahoođen a nkitalahodie a εkɔ so nukula mmienu ntam ma εma εwɔsoro (nea efi nuklε akode dwumadi mu ba)
thermostat	adeyɔđeeđ a wɔđe sesasesa ɔhyew (temostat)
thin	teateaa
thin film	adeyɔđeeđ a εkura ntontan a εyε teaa
thorium	dadeeđ a εfiri nnɔtεε, botan ne nsuo mu
thread	Ahoma
threshold	Aboboano/hye
throat	Menem
thumb	kokurobeti
tide	ɛpo yiri ne ne twe
tighten	mia mu
tightly	deε εmu amia
tilt	ma εsiane (dan ani kyerε fam)
timbre	nnyyegyeeđ nkyekyεmu
time	berε
tiny	Ketewa
tire	brε
tissue	Honam/ntini
tolerate	so csođ
toner	ahohorodeđ anaa nku a wɔđe te honam noani
tongue	tekrema
torr	susudea wɔđe susu ewiem tumi
torsion	nkyinkyim
torsion balance	adeyɔđeeđ a wɔđe susu anyinam ahoođen
total internal reflection	sunsuma a ɛda adi wɔ nsuo mu
tower	abantenten
tractor	teaseεnam kεsεđ a wɔđe sesa nnεεma wɔ afuom
train	Tete/keteke
trajectory	kwan a afidie bi εnenam fa so
trampoline	agodie adeeđ bi a wɔđe ntama a wɔđe nhoma akyekyere ho na ayε a agodifoođ no huri fa so
tranquilizer	aduro a wɔfa de te εhu so
transducer	adeyɔđeeđ a εsesa anyinam ahoođen bi tebea kɔ tebea foforɔ mu
transfer	kɔ baabi foforɔ
transformer	afiria εde anyinam ahoođen firi beaeđ bi kɔ beaeđ foforɔ
transistor	adeyɔđeeđ a εsesasesa anyinam anaa anyinam ahoođen
translucent	Wusiwusi (ma kanea fa mu kakra)
transmission	ɔfama (de biribi fi faako kɔ beaeđ foforɔ)
transmit	de ma

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
transmitted wave	ahooden asorɔkye de firi beaeε bi de kɔ beaeε foforɔ
transmutation	nseesaε
transparent	Emu da hɔ
transverse	deε etware mu
transverse wave	ɛnante tenn a ɛnkyea mfiri beaeε a εhyεε aseε no ho asorɔkye a
trench	Amena
triangle	ahinasa
trigger	yi ba
trigonometry	akontabuo a εfa ahinasa ho
trillion	ɔprepepepem
trombone	totorobento a ne bɔ no gyina ɔbɔfɔ no ano nwosoeε so
trough	didi mu adaka a mmoa nom anaa
trumpet	totorobento
tuba	sankuo a εma pekye a εwɔ fam (kɔbere nwonto afiri bi)
tube	Doroben
tune	Dwom
tuning fork	dadeε fɔɔko a ano yε mmienu a wɔde sesannyegyeeε
tungsten	asasemudadeε bi a εmu yε duru
tunnel	Tokuro
turbulent	Ano yε den
twice	mprenu
twirl	bobare ho
twist	Kyim
U	
ultrasonography	Sεdeε yεde mfidie yε akwaα a εwɔ nipadua no mu mfonin.
ultrasound	Nipadua akwaα mu mfonintwa
unaffected	ɛnka no
unavailability	Ebi nni ho
unbalance	Biribi a εntumi nnyina yie
unbalance force	Tumi/ ahoođen a εmma biribi nnyina yie
uncertainty	Biribi a εmu nna hɔ (wontumi nnhu sε ebisi a)
unchanged	Ensesa
undergo	ɛdane/εsesa
undiminished	ɛso rente (ɛso ntee)
uniform	Baakoyε
uniform acceleration	Biribi kɔ ntɛm pεrεεpε
uniform circular motion	Biribi hinhim twa hyia pεrεεpε
uniformly	Reyε baako (fra pεrεεpε)
unit	Nkyekyεmu/biako
units of force	Ahođenneε nkyekyεmu
universe	Wiase afanan (amansan)
unknown	Yennim (nea wonnim)
unsteady	ɛnnye pintinn (ehinhim)
upright	deε etene (egyina hɔ)
upward	ɛsoro/ kankɔrɔ/ani kyεrε soro
utensil	Nkukuo/ nkyεnsee

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
V	
vacuum	εkwan/hwee nni hɔ/ahun mu
valid	Edi mu
value	εoε
vapor	Ntutuo
vapor state	Ntutuo gyinabea/yεbea
vaporization	Ntutuoε
vaporize	Redane ntutuo
variable	Nsesadeε
variation	Nseseaε
variety	ahodo
various	ahodoε
vector	Biribi/susude a ani kyere faako na εwɔ dodow bi
vector quantity	Biribi dodoε a ani kyere faako
vector resolution	Biribi a ani kyere faako akontaabuo
vector sum	Biribi a ani kyere faako nkabomu
vein	Ntini
velocity	Ahoɔhare/ aŋoɔden/mmirika
verification	Nhwehwεmu
vertex	Biribi apampa mu pa ara (ano/apampam)
vertically	Ne tenten mu (bere a egyptina hɔ)
vibrate	Repo/wosow
vibrational motion	Biribi a εwosowoso/εhinhim na εredannan
violate	Rebu (mmara/gyinapεn) so
virtual	Nsesoɔ
virtual image	Biribi nsesoɔ
viscous	εmu pi
viscous liquid	Nsuonsuo a εmu api
visible	Ahunudeε (wotumi hu)
visualize	Wode w'adwene rehunu/rebu
vocal	Menem
vocal cord	Dwεεdwεεwa nkataso
volatile	Tumi we/tu/sesa mpofirim
volatile liquid	Biribi a εye nsuonsuo a εtumi we/tu
volt	Anyinam
voltaic	Anyinamdeeε
voltaic cell	Anyinam batiri
voltage	Anyinam tumi susude
voltage divider	Anyinam nkyekyεmudeε
voltage drop	Anyinam ntesoɔ
voltmeter	Afidie a εsusu anyinam dodoε a obi de di dwuma
volume	Emu kese
vowel	Vawol/baworo (vawol nkyerεwde)

PHYSICS GLOSSARY – HIGH SCHOOL LEVEL

ENGLISH	TWI
W	
water pollution	Asuosee (nsu a wɔse no)
wave speed	Asorɔkye/mframa anoden
weak force	Ahoɔden/tumi a ano yε mmere
X Y Z	
X-rays	Nkrampan mfonin
X-value	X-nsusuiε
Xerox	Xerox mfonintwa
Y-value	Y-nsusuiε
yellow	Akokɔsradeε
zinc	Senke